

Na osnovu člana 46. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 13/09 i 107/19, u daljem tekstu: Zakon), člana 9. Pravilnika o sadržaju prospekta i skraćenog prospekta dobrovoljnih penzijskih fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 76/09) i člana 25. Statuta Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka, Upravni odbor Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka, dana 04.04.2025. godine, razmatrao je

SKRAĆENI PROSPEKT EVROPSKOG DOBROVOLJNOG PENZIJSKOG FONDA

OSNOVNI PODACI

Naziv Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom:

Društvo za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo). Sjedište Društva je u Banjoj Luci, ul. Kralja Petra I Karađorđevića 109/III. Matični broj Društva je 11157319, a JIB je 4404186440003. Agencija za osiguranje Republike Srpske je dana 30.05.2017. godine Društvu izdala dozvolu za rad - obavljanje djelatnosti organizovanja i upravljanja dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima Rješenjem broj: 4.05-559-1/17.

Naziv dobrovoljnog penzijskog fonda: Evropski dobrovoljni penzijski fond (u daljem tekstu: Fond)

Broj i datum Rješenja Agencije za osiguranje Republike Srpske o davanju saglasnosti na prospekt: 05-565-1-2/25 od 01.04.2025. godine.

Broj i datum Rješenja Agencije za osiguranje Republike Srpske o davanju dozvole za organizovanje i upravljanje fondom: broj 05-564-1/17 od 29.09.2017. godine.

Fond jeste fond posebne vrste, odnosno zasebna imovina, bez svojstva pravnog lica i ne podliježe obavezi plaćanja poreza na dobit pravnih lica, kao ni poreza na dodatu vrijednost. Ostvareni prihodi od investiranja u cjelosti se pripisuju članovima Fonda. Članstvo u Fondu je na bazi dobrovoljnosti, postoji potpuna sloboda u izboru fonda, kao i u njegovom napuštanju. Moguće je i članstvo u više dobrovoljnih penzijskih fondova.

Društvo će u roku od sedam dana od dana dobijanja prethodne saglasnosti od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske usvojiti i objaviti skraćeni prospekt u dnevnom listu „Glas Srpske“, i biće dostupan u sjedištu Društva i na internet prezentaciji www.epf.ba.

MINIMALNI GARANTOVANI PRINOS FONDA

Svakom članu fonda, Društvo za upravljanje garantuje iznos od 50% svih neto izvršenih uplata (uplata u Fond umanjene za ulaznu proviziju). Uz taj iznos, Društvo za upravljanje garantuje da će isti biti uvećan za garantovani godišnji prinos koji iznosi 0,10%. Iznos garantovanih sredstava na individualnom računu člana Fonda će zavisi od dužine perioda ulaganja u Fond, visine uplata, kao i broja uplata i broja isplata iz Fonda.

Iznos garantovanih sredstava za svakog člana Fonda se utvrđuje svake godine na dan 31.12. u svrhu finansijskog izvještavanja Društva za upravljanje i u trenutku podnošenja zahtjeva za raspolaganje i povlačenje sredstava člana Fonda.

Član fonda preuzima rizik ulaganja iznad garantovanog iznosa obračunatog na prethodno navedeni način.

PODACI O VISINI NAKNADA I TROŠKOVA

U skladu sa Pravilnikom o naknadama, naknade, odnosno visinu naknada i troškova člana Fonda, Društvo obračunava i naplaćuje prema sljedećim tarifnim stavovima:

Tarifni stav	Opis	Visina tarifnog stava
1.	Naknada prilikom uplate penzijskog doprinosa (ulazna naknada)	najviše do 1,9% od vrijednosti svake pojedinačne izvršene uplate
2.	Naknada za upravljanje Fondom koja pripada Društvu	2% godišnje od neto vrijednosti imovine Fonda
3.	Naknada za prenos računa člana Fonda na dobrovoljni penzijski fond koji organizuje i kojim upravlja drugo društvo za upravljanje	prema stvarnim troškovima prenosa, ali ne više od iznosa koji propiše Agencija za osiguranje Republike Srpske
4.	Prenos računa člana dobrovoljnog penzijskog fonda iz jednog u drugi fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje	bez naknade

5.	Naknada za izlazak iz Fonda (u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima za ostvarivanje prava na raspolaganje i povlačenje akumuliranih sredstava u slučaju vanrednih troškova liječenja ili trajne nesposobnosti za rad, Službeni glasnik Republike Srpske 66/17)	bez naknade
6.	Naknada troškova u vezi sa kupovinom, prodajom i prenosom hartija od vrednosti i kastodi usluga	prema stvarnim troškovima
7.	Naknada troškova po zahtjevu člana Fonda u vezi dostavljanja obavještenja predviđenih Zakonom	prema stvarnim troškovima

Upravni odbor Društva može donijeti odluku o promjeni naknada za vrijeme trajanja članstva u Fondu.

Takve izmjene i dopune Društvo dostavlja Agenciji za osiguranje Republike Srpske i svim članovima Fonda, odnosno obveznicima uplate na koje se te izmjene i dopune odnose, preko svoje internet prezentacije, najmanje 60 dana prije početka njihove primjene.

OSTVARENI NETO PRINOS FONDA U SKLADU SA ČLANOM 56. ZAKONA I PROPISIMA AGENCIJE ZA OSIGURANJE REPUBLIKE SRPSKE

Društvo je dužno da objavljuje prinos Fonda četiri puta godišnje, na kraju svakog kvartala.

Društvo je dužno da objavljuje prinos Fonda četiri puta godišnje, na kraju svakog kvartala.

Prinos se obračunava kao neto prinos, odnosno nakon odbitka naknada i troškova i obračunava se za posljednjih 12 mjeseci do dana objavljivanja, odnosno kumulativno za period od pet godina i od početka poslovanja (30.11.2017. godine) i izražava se kao prinos na godišnjem nivou.

Ostvareni prinos od početka poslovanja (30.11.2017. godine), izražen na godišnjem nivou, iznosi 1,40904%.

Ostvareni prinos u posljednjih 60 mjeseci, izražen na godišnjem nivou, iznosi 1,07096%.

Ostvareni prinos u posljednjih 12 mjeseci, izražen na godišnjem nivou, iznosi 2,88018%.

Prethodno ostvareni prinosi ne predstavljaju garanciju budućih prinosa. Budući prinosi mogu biti viši ili niži.

Neto prinos fonda za određeni period računa se kao interna stopa prinosa koja stavlja u odnos vrijednost investicione jedinice na početku i kraju perioda za koji se prinos obračunava i iskazuje se na godišnjem nivou. Kako se vrijednost investicione jedinice na određeni dan računa kao količnik neto vrijednosti imovine fonda i broja obračunskih jedinica na taj dan, u njoj su sadržani i svi troškovi i naknade koji terete imovinu fonda.

Neto prinos za svakog pojedinačnog člana fonda, koji se iskazuje u godišnjim obavještanjima članovima, se računa kao interna stopa prinosa za određeni period, koja uobziruje vrijeme i iznos svih novčanih tokova (uplata i isplata) koje je član Fonda imao na svom individualnom računu i koji uključuje i sve naknade i troškove Fonda, u skladu sa Pravilnikom o naknadama.

VRIJEDNOST IMOVINE I OBRAČUNSKE JEDINICE FONDA NA DAN IZDAVANJA PROSPEKTA

Vrijednost imovine Fonda na dan 31.12.2024. godine je iznosila 45.382.218,08KM.

Vrijednost obračunske jedinice na dan 31.12.2024. godine je iznosila 11,04340 KM.

INTERNET ADRESA NA KOJOJ SE SVAKODNEVNO OBJAVLJUJE VRIJEDNOST OBRAČUNSKE JEDINICE

www.epf.ba

MINIMALNI IZNOS PENZIJSKIH DOPRINOSA

Minimalni iznos penzijskih doprinosa za uplatu u Fond je 10,00 KM. Uplata penzijskih doprinosa je dobrovoljna i ne obavezuje člana Fonda - obveznika uplate na određenu dinamiku uplata.

OSNOVNA NAČELA INVESTICIONE POLITIKE FONDA

Sredstva Fonda investiraju se u cilju ostvarivanja prihoda za članove Fonda. Pri tome se moraju uzeti u obzir sledeća načela:

1. načelo sigurnosti imovine Fonda - u strukturi imovine će se dominantno nalaziti dužničke hartije od vrijednosti koje emituje ili za koje garantuje BiH, Centralna banka BiH, Republika Srpska i Federacija BiH, dužničke hartije od vrijednosti sa kreditnim rejtingom koji je preporučljiv za investiranje („Investment grade credit rating“), a koji utvrđuju agencije za procjenu boniteta Standard and Poor's, Fitch IBCA, Thompson Bank Watch ili Moody's.

2. načelo diversifikacije portfelja - u strukturi portfelja Fonda nalaze se hartije od vrijednosti koje se razlikuju prema vrsti i emitentima, kao i prema drugim obilježjima,

3. načelo likvidnosti - u strukturi portfelja Fonda nalaze se hartije od vrijednosti koje je moguće brzo i efikasno kupiti i prodati po relativno ujednačenoj i stabilnoj cijeni i

4. načelo profitabilnosti - u strukturi portfelja Fonda nalaze se hartije od vrijednosti koje, uz uvažavanje prethodno navedenih načela, donose potencijalno najveći prinos.

Društvo je posvećeno okolišnoj i društvenoj održivosti kroz stalnu usaglašenost sa nacionalnim ekološkim i socijalnim zakonodavstvom, koji uključuje poštovanje ljudskih resursa i propisa o zdravlju i zaštiti na radu; kroz usaglašenost sa zahtevima Okolišne i društvene politike EBRD-a (2019)¹, posebno provedbenim Zahtjevima: PZ 2 – Radna snaga i uvjeti rada, PZ 4 – Zdravlje i zaštita na radu i PZ 9 – Finansijski posrednici i obezbjeđivanjem izgradnje investicionog portfolia Fonda poštujući:

1. Procedure za upravljanje ekološkim i društvenim rizicima kod aktivnog investiranja kapitala (Environmental and Social Procedures for Active Equity Investment²),

2. Procedure za upravljanje ekološkim i društvenim rizicima kod pasivnog investiranja kapitala (Environmental and Social Procedures for Passive Equity Investment³).

U okviru projekta osnivanja i poslovanja definisan je Plan za zaštitu životne sredine i socijalna pitanja (Environmental and social management plan - ESAP) koji uzima u obzir rezultate procjene životne sredine i društvene procjene, kao i rezultate konsultacija sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Akcioni plan (ESAP) sadrži mjere ublažavanja i poboljšanja učinka, kao i aktivnosti koje se tiču utvrđenih društvenih i pitanja vezanih za zaštitu životne sredine.

Sve transakcije Društva i Fonda se vrše u skladu sa Eliminacionom listom okolišnih i socijalnih pitanja EBRD-a⁴. Za svaku transakciju se determiniše nivo rizika zaštite životne sredine i socijalnog rizika (visok/srednji/nizak) i definiše da li su potrebne dalje aktivnosti.

Fond karakteriše investiciona strategija i politika sa akcentom ulaganja u najsigurnije državne, ili sa njima izjednačene, dužničke hartije od vrijednosti, kao i pasivan način upravljanja portfeljom Fonda, u skladu sa definisanim principima investiranja i tržišnim okolnostima.

U cilju efikasnijeg praćenja i mjerenja rezultata Fonda, kao i formiranja jasnih očekivanja klijenata/članova Fonda o planiranoj strukturi ulaganja imovine Fonda, Društvo definiše referentni prinos (benčmark). Društvo ima za cilj da godišnje ostvari bolje rezultate, odnosno više stope prinosa u odnosu na definisan benčmark.

Investicioni cilj Fonda je realizacija kontinuiranog i stabilnog prinosa od dužničkih instrumenata u portfelju, uvećanog za dugoročne kapitalne dobitke od ulaganja u vlasničke hartije od vrijednosti. Investicioni horizont ulaganja Fonda je orjentisan na dugi rok.

Investicioni cilj Fonda je da svake poslovne godine ostvari pozitivan prinos, nakon troškova koji se naplaćuju iz imovine Fonda. Uspješnost investiranja sredstava Fonda mjeri se u odnosu na ostvareni neto prinos, u smislu da isti bude pozitivan.

Odgovornost i način donošenja investicionih odluka

Investicionu strategiju i politiku, kao i njene izmjene i dopune, usvaja Upravni odbor Društva.

Izvršni odbor Društva provodi Investicionu strategiju i politiku koja je usvojena od strane Upravnog odbora.

Izvršni odbor može da usvoji limite po kojima investicioni menadžer može da odlučuje samostalno. Limiti se određuju u odnosu na vrste investicija i njihov obim.

Za svaku investiciju, investicioni menadžer priprema i prijedlog za investiranje koji potvrđuje Izvršni odbor Društva. Odluke u koji investicioni instrument će se uložiti imovina Fonda se donose u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima, Prospektom i Investicionom strategijom i politikom Fonda. Investicioni menadžer predlaže i sprovodi odluke o ulaganju imovine Fonda u određene investicione instrumente.

Društvo donosi Investicionu strategiju i politiku i vrši njenu reviziju najmanje jednom u dvije godine.

¹ <http://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html>

² <http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-risk.html>.

³ <http://www.ebrd.com/who-we-are/our-values/environmental-emanual-risk.html>.

⁴ Eliminaciona lista okolišnih i socijalnih pitanja EBRD-a je Dodatak 1. Okolišne i društvene politike EBRD-a (2019) (E&S Exclusion list is Appendix 1 to the EBRD's Environmental and Social Policy 2019: <http://www.ebrd.com/environmental-and-social-policy.html>)

Strateška alokacija ulaganja imovine Fonda

Društvo definiše investicioni profil Fonda koji odgovara umjereno konzervativnoj politici investiranja koju sprovodi. Uzimajući u obzir da je cilj investiranja postizanje dugoročno stabilne stope prinosa koja odgovara manjem stepenu tolerancije ka riziku, imovina Fonda se pretežno ulaže u državne, ili sa njima izjednačene, dužničke hartije od vrijednosti.

Zbog nerazvijenosti domaćeg tržišta kapitala (nerazvijen segment tržišta korporativnih, hipotekarnih i municipalnih obveznica, mali broj kvalitetnih akcija na listingu domaćih Berzi, izrazita nelikvidnost tržišta kapitala), nije moguće postići kvalitetnu disperziju rizika ulaganjem imovine Fonda u veliki broj različitih vrsta domaćih hartija od vrijednosti. Umanjenje rizika se postiže tako što se imovina Fonda ulaže pretežno u niskorizične dužničke državne, ili sa njima izjednačene, hartije od vrijednosti, kao što su obveznice i trezorski zapisi.

Učešće rizične komponente u imovini Fonda, koju čine vlasnički instrumenti je značajno manje od propisanog ograničenja i zavisi od dinamike daljeg razvoja domaćeg tržišta kapitala. Kako bi se smanjila koncentracija ulaganja na pojedinačna tržišta i emitente, investiraće se u inostranstvo do maksimalno dozvoljenog ulaganja u skladu sa zakonom, te će koristiti mogućnost ulaganja u udjele otvorenih investicionih fondova registrovanih u zemljama Evropske unije, OECD-a i CEFT-e.

Društvo ulaže imovinu Fonda na način da struktura portfelja teži definisanim ciljevima strateške alokacije.

Strateška investiciona alokacija podrazumijeva da prosječan odnos između investicionih instrumenata koji nose odgovarajući kamatni prinos i vlasničkih udjela u strukturi portfelja bude 90% prema 10%. Društvo neće ulagati imovinu Fonda u nekretnine.

U sklopu navedene alokacije ulaganje u inostranstvo može biti maksimalno 40% od imovine Fonda, te će se zbog disperzije rizika, kako imovina Fonda bude rasla, nastojati da se u inostranstvo ulaže imovina u skladu sa zakonskim ograničenjima (dužničke hartije od vrijednosti koje imaju rejting koji je preporučljiv za investiranje prema međunarodnim rejting agencijama, koje emituju jedinice lokalne samouprave, preduzeća ili banke iz država članica Evropske unije, OECD-a i CEFT-e, i kojima se trguje na najvišem berzanskom segmentu ili drugom uređenom javnom tržištu u državama članicama Evropske unije, OECD-a i CEFT-e; akcije inostranih emitenata koji imaju rejting koji je preporučljiv za investiranje prema međunarodnim rejting agencijama, kojima se trguje na najvišem berzanskom segmentu ili drugom uređenom javnom tržištu u državama članicama Evropske unije, OECD-a i CEFT-e; udjele u otvorenim investicionim fondovima registrovanim u državama članicama Evropske unije, OECD-a i CEFT-e).

U narednoj tabeli su prikazani dugoročni investicioni ciljevi i strateški rasponi za pojedine instrumente, procentualno u odnosu na ukupnu imovinu Fonda:

	KLASA INVESTICIJA	CILJANO UČEŠĆE	MIN	MAX
1.	Dužničke hartije od vrijednosti (dugoročne i kratkoročne)	75%	60%	100%
2.	Vlasničke hartije od vrijednosti i udjeli u investicionim fondovima	10 %	0%	30%
3.	Depoziti	12 %	0%	20%
4.	Ostalo (a vista kod kastodi banke i potraživanja)	3%	0%	10%
5.	UKUPNO	100%	-	-

PODACI O POSLOVNOM IMENU I SJEDIŠTU KASTODI BANKE

Nova banka AD Banja Luka

Kralja Alfonsa XIII 37 a

78 000 Banja Luka

Telefon: 051/333-390

e-mail: custody@novabanka.com.

Pravila poslovanja kastodi banke:


<https://www.novabanka.com/sr/kastodi-banka>

Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti RS broj 01-UP-55-137-2/22, Nova banka a.d. Banja Luka je dobila dozvolu za obavljanje djelatnosti kastodi banke.

STRUKTURA IMOVINE FONDA NA DAN IZDAVANJA PROSPEKTA

Vrsta imovine	31.12.2024.	
	Iznos u KM	u %
Račun kod KASTODI banke - domaća valuta	1.966.054,75	4,33%
Ulaganja u obične akcije - domaći emitenti - OCI	227.289,45	0,50%
Ulaganja u OIF- P&L	2.551.232,35	5,62%
Obveznice - domaći emitenti - OCI	35.734.063,90	78,74%
Trezorski zapis-idomaći emitenti - OCI	793.336,22	1,75%
Depoziti kod domaćih banaka	3.400.000,00	7,49%
Potraživanja	65.751,94	0,14%
AVR-Obračunata pripadajuća kamata na obveznice i avansi	644.489,47	1,42%
Ukupno	45.382.218,08	100,00%

Fond je u 2024. godini ulagao isključivo u hartije od vrijednosti sa kojima se trguje na organizovanom tržištu - Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i udjele u otvorenim investicionim fondovima. Fond je ulagao u dugoročne i kratkoročne dužničke hartije od vrijednosti- obveznice i trezorske zapise Republika Srpska; Trg Republike Srpske 1,78 000 Banja Luka, RS, BiH i to u sa 31.12.2024. 55 različitih obveznica i trezorskih zapisa ovog emitenta na sekundarnom i primarnom trgovanju, kao i u dugoročne dužničke hartije od vrijednosti- obveznice emitenta Grad Banja Luka; Trg srpskih vladara 1,78 000 Banja Luka, RS, BH, obveznice MKD Credis a.d. Knjaza Miloša 3a, 78000 Banja Luka, obveznice Elektrokrajina a.d., Kralja petra I Karađorđevića 95, 78000 Banja Luka i obveznice Opština Srbac, Mome Vidovića 7, 78420 Srbac, obveznice Naša banka ad Banja Luka, IF Jukića 1, 78000 Banja Luka, obveznice Grad Prijedor, Trg Oslobođenja 1, 79000 Prijedor. Fond je ulagao i u vlasničke hartije od vrijednosti emitenta Telekom Srpske a.d.; Vuka Karadžića 2, 78000 Banja Luka, RS, BiH i WVP PREMIUM otvoreni akcijski investicioni fond s javnom ponudom kojim upravlja DUIF WVP FUND MANAGEMENT a.d. Banja Luka, Vidovdanska 2, 78000 Banja Luka, Triglav obveznički otvoreni IF i Triglav globalni dionički IF kojim upravlja DUIF Triglav Fondovi d.o.o. Sarajevo, Ul. Mehmed paše Sokolovića br. 15 71000 Sarajevo. Struktura ulaganja u hartije od vrijednosti, prema lokalnoj oznaci hartije od vrijednosti na dan 31.12.2024. godine je kako slijedi:



Fond na dan 31.12.2024. godine ima 3.400.000,00 KM oročenih depozita (7,49 % imovine Fonda na dan 31.12.2024. godine).

Fond na dan 31.12.2024. godine nije imao ulaganja u nekretnine.

USLOVI KOJI SE MORAJU ISPUNITI ZA STICANJE PRAVA NA POVLAČENJE AKUMULIRANIH SREDSTAVA, NAČIN I ROKOVI KAKO/KADA SE MOGU POVUĆI AKUMULIRANA SREDSTVA

Član Fonda stiče pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima sa navršених 58 godina života, bez obzira na period akumuliranja sredstava, odnosno sa navršene 53 godine života i najmanje pet godina akumuliranja u kontinuitetu ili 60 mjesečnih uplata u periodu akumuliranja sredstava.

Izuzetno, pravo na povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima može se ostvariti i prije nego što se ostvari bilo koji uslov iz prethodnog stava:

- u slučaju vanrednih troškova liječenja, koji se ne isplaćuju u skladu sa propisima o obaveznim zdravstvenim osiguranjem na teret Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske,
- u slučaju trajne nesposobnosti za rad koja je je utvrđena u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju.

Povlačenje i raspolaganje akumuliranim sredstvima član Fonda mora početi najkasnije sa navršених 70 godina života. U slučaju smrti člana Fonda, i u periodu uplate i u periodu isplate, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je član imenovao Ugovorom o članstvu ili posebnom izjavom, a ukoliko nije određeno lice za nasljeđivanje, postupa se u skladu sa Zakonom o nasljeđivanju.

Akumulirana sredstva mogu se povući:

- jednokratnom isplatom - kod jednokratne isplate akumuliranih sredstava člana Fonda, na osnovu njegovog zahtjeva, Društvo vrši isplatu. Ukoliko je akumulirani iznos na računu člana Fonda manji od 5.000,00 KM, isplata je moguća samo putem jednokratne isplate;
- programiranom isplatom - u skladu sa važećim Pravilnikom Agencije za osiguranje Republike Srpske o uslovima i načinu programiranih isplata akumuliranih sredstava u dobrovoljnom penzijskom fondu;
- kombinacijom ovih načina.

PRAVA NASLJEDNIKA U SLUČAJU SMRTI ČLANA FONDA

U slučaju smrti člana Fonda, i u periodu uplate i u periodu isplate, sredstva na njegovom računu prenose se licu koje je član imenovao Ugovorom o članstvu ili posebnom izjavom. U tom slučaju, sav novac akumulisan na individualnom računu Fonda biće prenijet licu koje je član Fonda odredio. Ukoliko član Fonda nije odredio takvo lice, sredstva na individualnom računu postaju deo njegove zaostavštine, te se primjenjuju propisi o nasljeđivanju.

PORESKI TRETMAN ČLANOVA FONDA

Shodno odredbama Zakona o porez na dohodak („Službeni glasnik RS“, broj: 60/15, 05/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23 i 110/24), porez na dohodak se ne plaća na iznos uplaćenog penzijskog doprinosa za dobrovoljno penzijsko osiguranje do 1.200 KM godišnje, u skladu sa zakonom kojim se uređuju dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi u Republici Srpskoj. Takođe, shodno odredbama Zakona o doprinosima („Službeni glasnik RS“, broj: 114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/22, 112/23 i 110/24), doprinosi se ne plaćaju na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

Ukoliko dođe do promjene važeće regulative koja reguliše ovu oblast, Društvo će blagovremeno i na primjeren način obavijestiti članove i potencijalne članove Fonda o takvoj eventualnoj promjeni, objavljivanjem takvih promjena na svojoj internet stranici. Takođe, ukoliko dođe do promjene važeće regulative koja reguliše ovu oblast na način da se primjeri navedeni u Prospektu mijenjaju (koji su važeći na dan objavljivanja ovog Prospekta), danom stupanja na snagu takvih eventualnih izmjena direktno će se primjenjivati tada važeći elementi obračuna i sa njima uzročno-posljedične izmjene. U slučaju promjene regulative, sve prezentacije Fonda će biti usaglašene sa uvaženim promjenama u odnosu na primjere navedene u Prospektu.

Shodno članu 8. stav (4) tačka 12. Zakona o porez na dohodak („Službeni glasnik RS“, broj: 60/15, 05/16, 66/18, 105/19, 123/20, 49/21, 119/21, 56/22, 112/23 i 110/24), porez na dohodak ostvaren po drugom osnovu ne plaća se na prihode po osnovu kamate na štednju u dobrovoljnim penzijskim fondovima, što znači da član Fonda, prilikom povlačenja sredstava, nema nikakvih dodatnih plaćanja, osim troškova platnog prometa.

AKCIONARI KOJI POSJEDUJU VIŠE OD 10% U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA

Osnovni kapital Društva iznosi 4.400.000,00 KM.

Podaci o akcionarima Društva su:

1. TRIGLAV POKOJNINSKA DRUŽBA D.D. LJUBLJANA, sa sjedištem Dunajska cesta 22 Ljubljana, Republika Slovenija, sa vlasničkim učešćem od 34% u osnovnom kapitalu Društva,
2. PENZIJSKI REZERVNI FOND REPUBLIKE SRPSKE A.D. BANJA LUKA, sa sjedištem u ulici Bana Milosavljevića broj 8, Banja Luka sa vlasničkim učešćem od 33% u osnovnom kapitalu Društva,
3. EVROPSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, međunarodna organizacija osnovana sporazumom čije sjedište je u 5 Bank Street, London E144BG, Ujedinjeno Kraljevstvo („EBRD“), sa vlasničkim učešćem od 16,50% u osnovnom kapitalu Društva i
4. FOND ZA RAZVOJ PREDUZEĆA, SICAV-SIF u formi société anonyme, osnovan u skladu sa zakonima Velikog Vojvodstva Luksemburga („ENEF“), sa vlasničkim učešćem od 16,50% u osnovnom kapitalu Društva.

Upravni odbor Društva

Aljoša Uršić - Predsjednik Upravnog odbora,

Saša Stevanović - član Upravnog odbora

Tamir Mostarac - član Upravnog odbora

Izvršni odbor

Gordana Drobnjak, član Izvršnog odbora - direktor

Zdravko Zečević, član Izvršnog odbora - izvršni direktor

Kontakt Društva

telefon: 051/492-825; faks: 051/492-825; besplatna info linija: 0800 50 110

adresa: Kralja Petra I Karađorđevića 109/III

internet adresa: www.epf.ba email: office@epf.ba

Broj: UO-XVIII-4/25

Datum: 04.04.2025. godine

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA



Aljoša Uršić